

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies 😊


Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



**SA EXAM
PAPERS**



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U
THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2012

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandamu uyu u na masiatari a 14.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLAMAKA MAANEA (50)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dzialo 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV) (MARAGA: 32)	26–32 -Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfesesa thoho zwavhudisa. -Mihumbulo i a tokonya nahone yo vhibva. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a si na vhukhaki na khathini, a kumedzeaho.	22½–25½ -Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfesesa thoho zwavhudi vhukuma. -Mihumbulo ndi ya nthu, nahone i a takadza. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o lundwaho tshidele, nahone a kumedzeaho.	19½–22 -Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfesesa thoho. -Mihumbulo ndi i takadzaho, i a tendisea. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o dzialo, a kumedzeaho.	16–19 -Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfesesa thoho lu fushaho. -Mihumbulo ndi ya nga misi, a i na vhudzivha. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a fushaho, nahone a kumedzeaho.	13–15½ -Zwi re ngomu zwo di linganela sa zwenezwo, hu na mavhaka a xedzaho vhuṭumani. -Mihumbulo kanzhi ndi yo teaho, fhedzi i a dovholola. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o lundzedzeaho lwo linganelaho nahone a kumedzeaho.	10–12½ -Zwi re ngomu zwinwe a zwi ho khagala, a zwo ngo farana. -Mihumbulo yo sekena, hunzhi i sokou dovholola. -A hu na vhuṭanzi vhu fushaho ha u pulana/ mvetomveto. -Maanea ha ngo bveledzwa nga ndila i kumedzeaho.	0–9½ -Zwi re ngomu a zwi livhani na thoho na luthihi, a zwo ngo lundzedzana. -Mihumbulo yo tapanyedzwa, yo sokou dovhololwa. -U pulana na/kana mvetomveto a zwiho. -Maanea aya ha nekedzei/kumedzei.

2012-11-29

Vhune ha khandiso ho vhaledzwa


Iyani kha siatari li tevhelaho

10-12	8½-9½	7½-8	6-7	5-5½	4-4½	0-3½
-U sumbedza vhudzivha ho godombelaho ha ndeme ya luambo. -Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa zwone-zwone. -U shumisa luambo lwa nthesa lwa kuambe/maambe. -Munanguludzo u sa vhambedzwiho /wa nthesa wa maipfi, zwo vhubva vhukuma. -Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea tshothē thoho ya mafhungo. -A hu na vhukhaki na vthuthi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalulwa ha mushumo.	-U sumbedza vhudzivha ho dziaho ha ndeme ya luambo. -Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa hu si na vhukhaki, u kona u shumisa luambo lwa kuambe/maambe. -Munanguludzo wa maipfi wo vanganywa lwa vhusiki. -Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea thoho ya mafhungo. -Hunzhi a hu na vhukhaki nga murahu ha u vhalulwa na u sedzulusa.	-Hu na vhuṭanzi ha vhudzivha ha luambo. -Luambo ndi lwa misi, zwiga zwo shumiswa lu fushaho. -Munanguludzo wa maipfi u a fusha. -Tshitaela, thounu na redzhisitara nga u angaredza zwi ḁi anana na thōḁea dza thoho ya mafhungo. -Hu ḁi vha na vhukhaki nga murahu ha u vhalulwa na u sedzulusa.	-Vhudzivha ha luambo ho sekene. -Luambo a lwo ngo vhubva, na zwiga zwa u vhala huiwe a zwo ngo shumiswa nga ndila yone. -Munanguludzo wa luambo ndi wa fhasi. -Tshitaela, thounu na redzhisitara zwi shaedza ndunzhendunzhe. -Hu na vhukhaki ho vhalaho naho ho ḁi vha na u vhalulwa na u sedzulusa.	-Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea. -Munanguludzo wa maipfi wo shaedzwa. -Tshitaela, thounu na redzhisitara a zwo ngo tea. -Ho ḁala vhukhaki, naho zwo ḁi vhalulwa na u sedzuluswa zwituku.	-Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea tshothē. -Munanguludzo wa maipfi a wo ngo tea na luthihi. -Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo liana tshothē. -Ho ḁalesa vhukhaki na ndaḁo, nahone a hu vhoneali vhuṭanzi ha u vhalulwa na u sedzulusa.	

Vhune ha khandiso ho vhaledza

Iyani kha siṭari ḁi tevhelaho

TSHIVHUMBEO (T) (MARAGA: 6)	5-6 -Kubvedzelwe kwo faranaho/lunzhedze aho kwa thoho. Vhudodombedzi vhu tokonyaho. -Mitaladzi, dziphara zwo fhatwa lwo faranaho. -Vhulapfu/tshivhalo tsha maipfi zwi elana na ndaela dza thoho.	4½ -Mafhugo o bveledzwa nga ndila yo faranaho. Ihu na ndunzhendunzhe. -Mitaladzi, dziphara zwi i a tevhelelea nahone zwo vangana. -Vhulapfu ho tea.	4 -Vhunzhi ha zwidodombedzwa zwo bveledzwa. -Mitaladzi, dziphara zwo fhatwa zwavhudi. -Vhulapfu ho tea.	3-3½ -Dzinwe dza mbuno na zwododombedzwa zwo bveledzwa. -Mitaladzi, dziphara zwo di khakhea huniwe, fhedzi maanea a di sala a tshi pfala. -Vhulapfu ho tea.	2½ -Dzinwe dza dzimbuno dza ndeme dzi hone. -Mitaladzi, dziphara zwo khakhea, fhedzi mihumbulo i sala i kha di pfala. -Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.	2 -U ita a tshi bva kha thoho. -Zwi a konda u tevhele vhuṭala ha mafhungo. -Mitaladzi, dziphara zwi kha vhuimo ha fhasi. -Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.	0-1½ -O liana na thoho. -Mitaladzi, dziphara zwo vthingana, a zwi tevhelelei. -Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa u fhuṛisa mpimo.
-----------------------------------	---	--	--	--	---	--	---



KHETHIEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLAMAKA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI (30)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 20)	Ndivho yo dziaho tshotho ya thodea dza tshibveledzwa. -U niwala lwo rombaho/vhibvaho. -U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafungo. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana tshotho, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho ya mafungo. -Hu na vhutanzhi ha u pulana na/kana mvetomveto, zwa mbo beveledza tshibveledzwa tshi si na vkhakhaki na luthihi, tshi kumedzeaho.	-U na ndivho yavhudi ya thodea dza tshibveledzwa. -U niwala lwo rombaho/vhibvaho. -U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafungo. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo tshibveledzwa zwothe zwi tikedza thoho. -U pulana na/kana mvetomveto zwo beveledza tshibveledzwa tsho fhatwaho zwavhudi. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo lwa ntha vhekuma.	-U na ndivho yo dziaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U niwala – u fara vhutala, nahone u tou polika zwituku kha thoho ya mafungo. -Hunzhi zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana nga ndila i fushaho, zwitwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzhi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo beveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho. -U shumisa mihumbulo u fushaho kha u beveledza thodea dzo teaho dza	-U na ndivho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. -Vhutala hawe kha u fhindula mushumo uyu vhu sumba ho sekana. -U niwala – u a xedza vhutala, zwi ambiwaho huriwe zwi ita zwi tshi liana. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana lwo linganelaho, zwitwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzhi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo beveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho. -U shumisa mihumbulo u fushaho kha u beveledza thodea dzo teaho dza	-U na ndivho ya fhasi ya thodea dza tshibveledzwa. Phindulo yawe kha mushumo uyu i sumbedza hu na u shaedza vhekuma. -U niwala – u xedza vhutala, na zwi ambiwaho huriwe a zwi tsha pfala. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwi ita zwi tshi liana, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho. -U pulana na/kana mvetomveto a zwiho. Tshibveledzwa itshi a tshi kumedzei. -A ho ngo shumiswa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo.	-U na ndivho ya fhasi ya thodea dza tshibveledzwa. Phindulo yawe kha mushumo uyu i sumbedza hu na u shaedza vhekuma. -U niwala – u xedza vhutala, na zwi ambiwaho huriwe a zwi tsha pfala. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwi ita zwi tshi liana, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho. -U pulana na/kana mvetomveto a zwiho. Tshibveledzwa itshi a tshi kumedzei. -A ho ngo shumiswa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo.	-A hu na ndivho ya thodea dza tshibveledzwa. -U niwala – u liana na thoho, zwi ambwaho hunzhi a zwi tsha pfala. Zwi re ngomu na mihumbulo a zwi elani, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho. -U pulana na/kana mvetomveto a zwiho. Tshibveledzwa itshi a tshi kumedzei. -A ho ngo shumiswa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo.

Vhune ha khandiso ho vhaledzwa

Iyani kha siatari li tevhelaho

NSC – Memorandum

	-O kona lwa nthesa kha u shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.			tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.	tsho faranaho nahone tshi kumedzeaho. -U na muhumbulo wo linganelaho wa thoḏea dza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa-fhedzi hu na u tahedzwa ha zwithu zwa ndeme.	-U shumisa milayo ya tshivhumbeo nga ndila yo khakheaho.	
LUAMBO, TSHITAEALA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 10)	8-10 -U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa girama, nga ndila yone kha tshibveledzwa. -Ndivho ya maipfi yo tea tshotho ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhitara hunzhi a hu na tshotho. -A hu na vukhaki murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	7-7½ -Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhudi vukuma, nahone nga ndila yone. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhitara hunzhi a hu na tshotho. -Hunzhi a hu na vukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	6-6½ -Mushumo wo fhatwa zwavhudi, u a vha. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhitara hunzhi a hu na vukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	5-5½ -Mushumo wo fhatwa lu fushaho. Vukhaki vhu re hone a vhu khakhisi nyelelo ya mafungo. -Ndivho ya maipfi i a fusha zwi tshi kwama ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhitara zwo tea lu fushaho. -Hu na vukhaki vhu si vhezhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.	4-4½ -Mushumo wo fhatwa lwo tou linganelaho. Hu na vukhaki ho vhalahonyana. -Ndivho ya maipfi i fashi nahone a i tshi tshotho ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhitara thouni zwo tea. -Hu na vukhaki ho vhalaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.	3-3½ -Mushumo wo fhatwa lwa fashi nahone zwi a konda u tevelele. -Ndivho ya maipfi i toḏa u lulamiswa nahone a i tshi ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhitara a zwo ngo tea. -Tshibveledzwa tsho ḏala vukhaki, naho ho ḏi vha na u vhalulula na u sedzulusa.	0-2½ -Mushumo wo fhatwa lwa fashi nahone zwo riwawaho zwo vhalahona. -Ndivho ya maipfi i toḏa ndulamiso zwi hone, nahone a i tshi ndivho. -Tshitaela, ndivho na vha tangedzaho mafungo a zwi anani/tshimbilelani na thoho ya mafungo. -Ho ḏalesa vukhaki na ndaḏo nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.

Vhune ha khandiso ho vhaledzwa

Iyani kha siatari li tevhelaho

					-Vhulapfu ho toḡou vha vhu teaho.	-Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhale sa.	-Zwo lapfesa/ pfufhifhale.	-Vhulapfu – Zwo lapfesa/ pfufhifhale u fhirisa mpimo.
--	--	--	--	--	---	--	-------------------------------	--

KHETHEKANYO YA C: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI (20)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100% <u>10½–13</u>	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79% <u>9½–10</u>	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69% <u>8–9</u>	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59% <u>6½–7½</u>	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49% <u>5½–6</u>	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39% <u>4–5</u>	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29% <u>0–3½</u>
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 13)	-Nḡivho yo dziaho tshoṱhe ya ṱoḡea dza tshibveledzwa. -Vhuniwali ho rombaho/dziaho – mugudi u fara vhuṱala hone- hone, ha liani na ṱoho. -Zwi re ngomu na mihumbulo yawe zwo farana tshoṱhe, nahone zwidodombedzwa zwoṱhe zwi tikedza ṱoho. -Vhuṱanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi si na vhuḡhakhi	-Nḡivho ya vhuḡisa ya ṱoḡea dza tshibveledzwa. -U ṱana vhudziva ho angalalaho ha vhuṱsila ha u niwala. -Vhuniwali ho rombaho/dziaho – mugudi u fara vhuṱala hone, ha liani na ṱoho ya maṱhungo. -Zwi re ngomu na mihumbulo yawe zwo farana, zwa ṱandavhuḡzwa zwavhuḡisa, nahone zwidodombedzwa zwoṱhe zwi tikedza ṱoho.	-Nḡivho yo dziaho ya ṱoḡea dza tshibveledzwa. -U niwala – mugudi u fara vhuṱala hone, hu na u liana/xelana zwiṱuku na ṱoho. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana, zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza ṱoho. -Hu na vhuṱanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledzwa tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhuḡi. -O shumisa milayo	-Nḡivho i fushaho ya ṱoḡea dza tshibveledzwa. -U niwala – mugudi u a xedza vhuṱala fhedzi zwa si khakhise ṱhalutshedzo nga u angaredza. -Zwi re ngomu kha tshibveledzwa na mihumbulo zwo farana lu fushaho, zwinwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza ṱoho. -Vhuṱanzi ha u pulana na sedzulusa zwo bveledza tshibveledzwa tshi	-Nḡivho yo linganelaho ya ṱoḡea dza tshibveledzwa. -Phindulo i shaedza vhuṱala. -U niwala – mugudi u liana na ṱoho ṱhalutshedzo ya polika huriwe. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana lwo linganelaho, zwinwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza ṱoho. -Vhuṱanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledza tshibveledzwa	-Nḡivho ya fhasi ya ṱoḡea dza tshibveledzwa. -Phindulo kha mushumo uyu i sumbedza vhuṱala vhuṱekene. -U niwala – mugudi u liana na ṱoho, huriwe ṱhalutshedzo ya polika. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a zwo ngo tou farana, zwidodombedzwa zwiṱuku zwi tikedza ṱoho. -A zwi tei	-A hu na nḡivho ya ṱoḡea dza tshibveledzwa. -U niwala – mugudi u liana na ṱoho, ṱhalutshedzo hunuzhi i a xela. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a zwi yelani, zwidodombedzwa zwiṱukuṱuku zwi tikedza ṱoho. -U pulana/ mvetomveto a zwi ho. Tshibveledzwa a tshi kumedzei/ fushi. -Ho ngo shumisa

Vhune ha khandiso ho vhaledzwa

Iyani kha siatari ṱi tevhelaho

na luthihi, nahone tshi kumedzeaho. -O shumisa milayo yothe yo teaho ya tshivhumbeo.	-Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zvo bveledza tshivbeledzwa tsho fhatwaho zwavhudi, tshi kumedzeaho. -O shumisa milayo yo teaho nga ndila yavhudi vhukuma.	yo teaho ya tshivhumbeo.	fushaho, tshi kumedzeaho. -O shumisa muhumbulo u fushaho wa thodea dza tshivhumbeo.	tsho linganelaho, tshi kumedzeaho. - U na muhumbulo wo linganelaho wa thodea dza tshivhumbeo – hu na huiwe u shaedza.	Luambo lwa Hayani, naho ho pulaniwa na/kana mvetomveto. -Tshivbeledzwa a tsho ngo kumedzwa zwavhudi. - O shumisa milayo ya tshivhumbeo nga ndila yo khakheaho.	milayo yo teaho ya tshivhumbeo.
6-7	5-5½	4½	3½-4	3	2½	0-2
-U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa luambo kha u riwala tshivbeledzwa, nahone zwo fhatwa zwavhudi. -Ndivho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tangedzaho na mafungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tea tshothe. -Tshivbeledzwa a tshi na vhukhakhi.	-Tshivbeledzwa tsho fhatwa zwavhudi vhukuma nahone nga ndila yone. -Ndivho ya maipfi hunzhi yo tea ndivho, vha tangedzaho na mafungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea. -Tshivbeledzwa hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u pulana na u	-Tshivbeledzwa tsho fhatwa zwavhudi, nahone tshi a vhalea. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho na mafungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea. -Tshivbeledzwa itshi a tshi na vhukhakhi vhunzhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.	-Tshivbeledzwa tsho fhatwa lwo linganelaho. Hu na vhukhakhi ho vhalaho. -Ndivho ya maipfi yo shaedza nahone a i tei tshothe ndivho, vha tangedzaho na mafungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara zwi a di fusha. -Tshivbeledzwa tshi di vha na vhukhakhi vhu si vhunzhi nga	-Tshivbeledzwa tsho fhatwa nga ndila i shaedzaho/ya fhasi, nahone zwi a konda u tevhelelea. -Ndivho ya maipfi i toda u lulamiswa ho angalalaho vhukuma, nahone a zwo ngo tea ndivho na kathili. -Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwi tshimbilelani na thoho. -Tshivbeledzwa tsho dala vhukhakhi		

Vhune ha khandiso ho vhaledzwa

Iyani kha siatari li tevhelaho

	nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	-Vhulapfu ho tea.	murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu ho toḱou vha ho teaho.	murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.	tsho dala vhukhaki, naho ho ḱi vha na u pulana/ sedzuluswa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.	vhunzhisa, na ndaḱo i re khagala nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.
--	---	---------------------------------	-------------------	--	---	---	--



KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)

MBUDZISO 1

(Vha so ngo shumisa adendamu iyi kha u maka, kha vha tou i shumisela u engedza ndivho yavho)

1.1 Duvha le nda namela Gautrain

Mbuletshedzo

- Muñwali u buletshedza tshithu nga vhudalo
- Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba nga hazwo muhumbuloni wa muvhali
- Muñwali u shumisa tshifhinga tsha zwino
- Muñwali u vha a tshi khou ñwala nga ha *Gautrain* (hu si zwiñwevho lini)
- U tea u vha e muthu we a i namela (a re na tshenzhemo).

Nganetshelo

- Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitori kana zwiwo zwo no bvelelaho
- Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea
- Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho
- Magumo a songo ðowealaho nahone a fhedza tshitori zwavhudi
- Muñwali u vha a tshi khou ñwala nga ha *Gautrain*
- U tea u vha e muthu we a i namela.

1.2 Budo line nda li funesa

Mbuletshedzo

- Muñwali u buletshedza tshithu nga vhudalo
- Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali
- Muñwali u shumisa tshifhinga tsha zwino
- Muñwali u vha a tshi khou ñwala nga budo lithihi li ne a li funesa
- U tea u vha e muthu ane a ðivha zwidodombedzwa zwa ilo budo.

1.3 Zwi nkhumbadza baisigila yanga

- Muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhudipfi na u nyanyuwa hawe
- Muñwali u a dzhia sia
- Vhudipfi na u nyanyuwa ndi zwone zwi no dzhielwa ñha
- Muñwali u amba nga tshifhinga tsho fhelaho.
- Muñwali u ñwala zwe baisigila yawe ya vha i tshi mu itela.

1.4 U dzhena tshikolo tsho tanganelaho vhana vha vhatshena na vharema ndi zwavhudi / U dzhena tshikolo tsho tanganelaho vhana vha vhatshena na vharema a si zwavhudi.

- Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona ngayo zwithu
- Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni
- Muñwali u sumbedza u imelela linwe sia
- Muñwali u tikedza vhukuma sia line a khou toda li tshi tendiwa
- Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela
- Muñwali u shumisa tshifhinga tsha zwino
- Muñwali u vha a tshi khou imelela kana u hanedza thoho.

1.5 Vhudi na vhuvhi ha u dzhena tshikolo u tshi dzula hositele.

- A dzhia masia mavhili a khani
- Mafhungo a tea u vha a tshi tangedzea
- Mbuno dza u ima na u hanedzana na thoho dzi fanela u linganyiswa
- Muñwali ha dzhii sia
- Muñwali a nga tahisa mihumbulo wawe magumoni
- U tea u ñwala nga ha u dzhena tshikolo u tshi dzula tshikoloni (a so ngo liana na thoho).

1.6 Tshifanyiso

- Muñwali a nga disa zwifanyiso zwine muvhali a zwi talela a kona u ñwala maanea nga hazwo.
- Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha zwifanyiso zwo newaho.
- Muñwali u bvisela khagala maimo na kuvhonele kwawe.

1.7 Tshifanyiso

- Muñwali a nga disa zwifanyiso zwine muvhali a zwi talela a kona u ñwala maanea nga hazwo.
- Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha zwifanyiso zwo newaho
- Muñwali u bvisela khagala maimo na kuvhonele kwawe.

1.8 Tshifanyiso

- Muñwali a nga disa zwifanyiso zwine muvhali a zwi talela a kona u ñwala maanea nga hazwo
- Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha zwifanyiso zwo newaho
- Muñwali u bvisela khagala maimo na kuvhonele kwawe.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI ZWIPFUFHI

MBUDZISO 2

2.1 VHURIFHI HA TSHIOFISI

Thodea:

- Vhurifhi ha tshiofisi vhu na diresi mbili
- Vhurifhi ha tshiofisi vhu na theshano
- Vhurifhi ha tshiofisi vhu na mathomele
- Vhu tea u vha na mutumbu
- Vhu tea u vha na magumo
- Hu tea u vha na ndunzhendunzhe ya mafhungo u bva mathomoni u swika magumoni.

2.2 TSHIPITSHI


Thodea/ Tshivhumbeo:

- Thoho
- Theshano
- Mvulatswinga
- Mutumbu
- Phendelo.

2.3 MUFHINDULANO

Thodea/ Tshivhumbeo:

- Mathomo/madzheni
- Theshano
- Mvulatswinga
- Mutumbu
- Phendelo/magumo.




2.4 MEMORANDAMU

Thodea/ Tshivhumbeo:

- Dzina la feme, dzangano kana tshiimiswa
- Vhubvo
- Vhuyo
- Duvha
- Thoho ya mafhungo
- Fhungo/Mulaedza
- Zwiitisi
- Tsiangane/Siangane
- Themendelo
- Tsaino na duvha/datumu.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30



KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA
 VHUDAVHIDZANI

MBUDZISO 3

3.1 GARATA YA THAMBO


Tshivhumbeo/ Thodea:

- Garata ya thambo ndi inwe ndila ine ra i shumisa kha u divhadza vhathu uri vha de zwimimani zwine ra khou vha ramba khazwo
- Dzi na madzina a vharambiwa
- Datumu ya divha la tshimima
- Tshifhinga tsha u thoma mushumo
- Fhethu hune tshimima tsha khou ya u vha hone.
- Vhukwamani u itela u khwathisedza u vha hone/ u sa vha hone

3.2 POSIKARATA

Tshivhumbeo/ Thodea:

- Kha i vhe pfufhi
- Mulaedza u vhe wa ndeme
- Vhubvo
- Vhuyo
- Luambo lu tea u pfesesea
- I tea u sumbedza uri ndi ya lushakade nga nda.



3.3 MASIA

Thodea:

- Hune ha khou takuwiwa hone
- Fhethu hune ha khou iwa
- Matshimbilele
- Hu vhone nga mini
- Maipfi a thaluso – vhukovhela, murahu kana phanda/tsini na, nz.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 20
MARAGAGUTE: 100